

Član 2.

U članu 24. stav 6. mijenja se i glasi:

“(6) Na rješenje iz stava 4. ovog člana imalac kvalifikacije može uložiti žalbu Upravnom odboru Agencije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja”.

Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

“(7) Odluka Upravnog odbora je konačna i protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9, mijenja se i glasi:

“(9) Visina naknade troškova postupka profesionalnog priznavanja i oslobađanja od plaćanja naknade troškova postupka propisuje se Pravilnikom o određivanju visine naknade za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1-021-102/23
8. februara 2023. godine
Banjaluka

Predsjednik
Narodne skupštine,
Dr. Nenad Stevandić, s.r.

495

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ENERGETICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-843/23
17. februara 2023. godine
Banjaluka

Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

Član 1.

U Zakonu o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09) u članu 3. u stavu 1. u tački d) riječ: “sertifikat” zamjenjuje se riječju: “garancija”.

U tački đ) riječ: “primjeren” zamjenjuje se riječju: “isplativ”, a poslije riječi: “sredine” dodaju se riječi: “i u kojem je obezbijedeno mjerenje svih energetskih veličina”.

T. o), t) i f) brišu se.

Dosadašnje t. p), r), s), ć), u), h), c), ě) i dž) postaju t. o), p), r), s), t), ě), u), f) i h).

U dosadašnjoj tački r), koja postaje tačka p), poslije riječi: “mrežu,” dodaju se riječi: “ali ne uključuje snabdijevanje energijom”.

Dosadašnja tačka h), koja postaje tačka ć), mijenja se i glasi:

“ć) krajnji kupac – kupac koji kupuje energiju za vlastite potrebe”.

U dosadašnjoj tački ě), koja postaje tačka f), poslije riječi: “energetske” dodaju se riječi: “ili komunalne”.

Član 2.

U članu 5. u stavu 1. riječ: “provodi” zamjenjuje se riječju: “utvrđuje”.

St. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

“(2) Strategijom razvoja energetike definiraju se energetske potrebe Republike, prioriteti razvoja, dugoročni ciljevi razvoja pojedinih energetskih djelatnosti, način obezbjeđenja dugoročnog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja energijom, održivo korištenje prirodnih resursa, uz unapređenje zaštite životne sredine s ciljem sprečavanja klimatskih promjena, povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, mjere za podsticanje ulaganja u obnovljive izvore i povećanje energetske efikasnosti, razvoj tržišta energije i njegovog povezivanja sa regionalnim tržištima i drugi elementi od značaja za provođenje energetske politike.

(3) Strategiju razvoja energetike donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku”.

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Ciljevi razvoja Republike Srpske definiraju se Energetskim i klimatskim planom Republike Srpske (u daljem tekstu: Energetski i klimatski plan).

(2) Energetski i klimatski plan donosi Vlada na period do deset godina, a koji naročito sadrži:

a) pregled trenutnog stanja po sektorima,

b) ciljeve Republike Srpske, koji se odnose na energetske sigurnost, emisije plinova sa efektom staklene bašte, korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetske efikasnost, unutrašnje energetske tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost,

v) pregled planiranih politika i mjera koje se odnose na ostvarivanje ciljeva iz tačke b) ovog stava i projekcije potrebnih finansijskih sredstava za njihovo ostvarivanje.

(3) Prijedlog Energetskog i klimatskog plana zajednički izrađuju ministarstva nadležna za energetiku, zaštitu životne sredine i naučnotehnoški razvoj, te ga dostavljaju Vladi na usvajanje.

(4) Izvještaj o realizaciji Energetskog i klimatskog plana, sa prijedlogom eventualnih izmjena, sačinjavaju ministarstva iz stava 3. ovog člana i dostavljaju Vladi svake dvije godine”.

Član 4.

U članu 10. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom.”.

Tačka v) mijenja se i glasi:

“v) proizvodnja prirodnog plina, transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog plina, skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog plina, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog plina, trgovina i snabdijevanje prirodnim plinom, upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni plin i upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni plin.”.

Član 5.

Član 11. mijenja se i glasi:

“(1) Energetske djelatnosti: transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog plina, transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije i prirodnog plina, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju, skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog plina su djelatnosti koje se obavljaju u sistemu obaveze javne usluge, u skladu sa zakonom i dozvolom za obavljanje te djelatnosti.

(2) Energetskim subjektima može biti nametnuta obaveza javne usluge, u skladu sa posebnim zakonima koji uređuju pojedine oblasti, ako obavljaju djelatnosti proizvodnje električne energije i snabdijevanja i trgovine električnom

energijom, prirodnim plinom i toplotnom energijom i upravljanje postrojenjima za utečnjeni i komprimovani prirodni plin, ukoliko su povezani sa transportnim ili distributivnim sistemom”.

Član 6.

U članu 12. u stavu 1. riječ: “ovim” zamjenjuje se riječju: “posebnim”.

U stavu 3. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije u proizvodnim objektima čija ukupna snaga prelazi 1 MW i proizvodnja toplotne energije snage preko 0,3 MW.”.

T. d) i e) mijenjaju se i glase:

“d) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom,

e) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom, trgovina i snabdijevanje prirodnim plinom, upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni plin, upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni plin.”.

U stavu 4. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW, izuzev ako jedan proizvođač proizvodi električnu energiju u više objekata čija je ukupna snaga veća od 1 MW, proizvodnja električne energije koja se proizvodi isključivo za vlastite potrebe, proizvodnja električne energije u novim elektranama, najduže šest mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole.”.

Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

“(1) Finansiranje rada Regulatorne komisije obezbjeđuje se iz godišnjih naknada od energetske subjekata, korisnika dozvole za obavljanje jedne ili više energetske djelatnosti, jednokratnih naknada za postupke koje provodi po zahtjevima, kao i iz drugih izvora, u skladu sa propisima iz oblasti obnovljivih izvora energije.

(2) Budžet Regulatorne komisije usvaja Narodna skupština Republike Srpske prije početka budžetske godine, na prijedlog Regulatorne komisije.

(3) Prilikom pripreme prijedloga budžeta, Regulatorna komisija vodi računa o ljudskim i materijalnim resursima neophodnim za izvršenje zakonom propisanih nadležnosti, uključujući i međunarodne obaveze.

(4) Na osnovu usvojenog budžeta Regulatorna komisija donosi odluku o visini godišnjih naknada iz stava 1. ovog člana”.

Član 8.

U članu 28. u stavu 2. riječi: “tarifu za energiju” zamjenjuju se riječima: “posebnu naknadu, u skladu sa propisima koji uređuju oblast obnovljivih izvora energije”.

Član 9.

U članu 29. u stavu 1. poslije riječi: “dobiti” riječ: “sertifikat” zamjenjuje se riječju: “garanciju”.

U stavu 2. riječ: “primjeren” zamjenjuje se riječju: “isplativ”, a poslije riječi: “kogeneraciji” dodaju se riječi: “i u kojem je obezbijedeno mjerenje svih energetske veličina”.

U stavu 3. poslije riječi: “izdaje” riječ: “sertifikat” zamjenjuje se riječju: “garanciju”.

Član 10.

Član 30. mijenja se i glasi:

“Operateri sistema na čiju su mrežu priključena postrojenja za proizvodnju električne energije za koja se izdaju sertifikati dostavljaju Regulatornoj komisiji sve podatke u vezi sa proizvedenom električnom energijom za koju Regulatorna komisija izdaje garanciju o porijeklu”.

Član 11.

Poslije člana 39. dodaje se novi član 39a, koji glasi:

“Član 39a.

U roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona Vlada će donijeti Energetski i klimatski plan Republike Srpske iz člana 6. ovog zakona”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1-021-99/23
8. februara 2023. godine
Banjaluka

Predsjednik
Narodne skupštine,
Dr. Nenad Stevandić, s.r.

496

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosi se

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-847/23
17. februara 2023. godine
Banjaluka

Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

Član 1.

U Zakonu o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) u članu 2. u stavu 1. u tački 19) riječi: “(turističke organizacije gradova/općina, subagenti, tur-operateri, hotelijeri i drugi javni i privatni subjekti) i” zamjenjuju se riječima: “(turističke organizacije gradova/općina, turističke agencije i ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića, kao i drugi javni i privatni subjekti)”.

U tački 20) poslije riječi: “radi” dodaju se riječi: “finansiranja redovnih aktivnosti,” i poslije riječi: “poslovanje” dodaje se zarez.

Poslije tačke 20) dodaje se nova tačka 21), koja glasi:

“21) destinacija za održivi razvoj turizma je područje jedinice lokalne samouprave ili uža prostorna cjelina na području jedinice lokalne samouprave koja ispunjava uvjete za održivi turizam iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

Član 2.

U članu 4. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7. i 8, koji glase:

“(4) Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) daje saglasnost na standarde održivog turizma koji su destinacijama za održivi razvoj turizma ili poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva dodijeljeni od strane međunarodnih organizacija za održivi turizam.

(5) Saglasnost iz stava 4. ovog člana ministar trgovine i turizma (u daljem tekstu: ministar) daje rješenjem koje donosi na zahtjev jedinice lokalne samouprave, pravnog lica koje upravlja prostornom cjelinom na području jedinice lokalne samouprave i poslovnog subjekta u oblasti turizma i ugostiteljstva.